Stair

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.

Historia, Nikolaos Gyzis (1892)

Cur síos ar an saol atá caite, agus ciall a bhaint aisti, atá i gceist le **stair**. Is ón Fhraincis "*Histoire*" a tháinig an focal go Gaeilge, agus tá a bhunús sa bhfocal Gréigise ἱστορία, *historia*, a chiallaíonn eolas a fuarthas trí imscrúdú. [1]Is féidir stair réigiúin leathain agus cultúir ar fad a chur síos agus staidéar a dhéanamh orthu, nó is féidir dian-staidéar a dhéanamh ar thír, ar bhaile, ar dhuine, nó ar cheird nó aon gné eile den saol thar am.

Clár ábhair

Stair an domhain

Réamhstair

Aoiseanna idir an réamhstair agus an lá inniu

Gnéithe den stair acadúil

Tagairtí

Stair an domhain

Príomhalt: Stair an Domhain


Dineasáir

Baineann stair an Domhain leis na heachtraí agus tréimhsí i bhforbairt an phláinéid ar feadh na 4.6 billiún bliain idir cruthú na cruinne agus an lá inniu.

- An Ollphléasc, cruthú na hollchruinne
- Aeón Prótarasóch
    - Ré Phailéaprótarasóch
    - Ré Mhéiseaprótarasóch
    - Ré Neoprótarasóch
- Ré Phailéasóch
    - An Pailéasóch
    - An Méiseasóch

    - An Céineasóch

Réamhstair

Príomhalt: An Réamhstair

Roinntear an réamhstair mar seo:

- An Chlochaois
- An Chré-umhaois
- An Iarannaois

Stonehenge

Aoiseanna idir an réamhstair agus an lá inniu

An Phlá Mhór

- An Ré Ársa
- An Ré Dhorcha
- An Mheánaois
- Ré na Lochlannach
- Ré na Fionnachtana
- Ré an Réasúin, nó Aois na hEagna
- Ré na hEagnaíochta, nó Ré an tSoilsithe
- Aois na Tionsclaíochta
- Aois na Faisnéise
- Aois an Spáis

Gnéithe den stair acadúil

- Stair Áitiúil
- Stair Mhíleata
- Stair Shóisailta

Tagairtí

1. "{{{title}}}" (2008). Blackwell Publishing.

Is síol é an t-alt seo. Cuir leis (https://ga.wikipedia.org/w/index.php?title=Stair&action=edit), chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh.

Aisghafa ó "https://ga.wikipedia.org/w/index.php?title=Stair&oldid=955956"

Tugadh an leathanach seo cothrom le dáta an 9 Márta 2020 ag 04:29.

Tá an téacs ar fáil faoi réir an Creative Commons Attribution/Share-Alike License; féadann téarmaí eile a bheith i bhfeidhm sa bhreis. Féach ar Téarmaí Úsáide le sonraí a fháil.
Trádmharc cláraithe is ea Wikipedia® de chuid Wikimedia Foundation, Inc., eagraíocht neamhbhrabúis.